



**Služba glavnog gradskog arhitekta**

UP/Io broj: 20-361- 407

Nikšić, 06.10.2025. godine

Glavni gradski arhitekta, na osnovu člana 22 u vezi sa stavom 2 tačka 1, stava 3 i stava 4 i člana 23 stava 2 i člana 25 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“ b. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i Rješenja o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, a rješavajući po zahtjevu Janjić Filipa iz Nikšića za davanje saglasnosti na idejno rješenje izgradnje novog stambenog objekta na katastarskim parcelama broj 1564/2, 1565/2 i 1566/2 KO Ozrinići, u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić („Sl. list CG“-opštinski propisi 72/24), donosi se:

**R J E Š E N J E**

Investitoru Janjić Filipu iz Nikšića daje se saglasnost na idejno rješenje za izgradnju porodičnog stambenog objekta na lokaciji potes Lopari, Ozrinići, koju čine katastarske parcele broj 1564/2, 1565/2 i 1566/2 KO Ozrinići, u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u („Sl. list CG“-opštinski propisi 72/24), u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io br. 07-350-1309 od 07.11.2025. godine.

**O b r a z l o ž e n j e**

Aktom broj UP/Io broj: 20-361-407 od 29.09.2025. godine, investitor Janjić Filip iz Nikšića, podnio je Službi glavnog gradskog arhitekta zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje izgradnje porodičnog stambenog objekta, na lokaciji potes s Lopari, Ozrinići, koju čine katastarske parcele broj 1564/2, 1565/2 i 1566/2 KO Ozrinići, u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u („Sl. list CG“-opštinski propisi 72/24), za koje su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io br. 07-350-1309 od 07.11.2024. godine.

Odredbom člana 22 u vezi sa stavom 2 tačka 1, glavni gradski arhitekta daje saglasnost na:

1) idejno rješenje arhitektonskog projekta iz stava 1 ovog člana, koji se odnosi na zgrade do 3000 m<sup>2</sup> bruto građevinske površine, osim hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta;

2) idejno rješenje projekta arhitekture privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat, u odnosu na oblikovanje, materijalizaciju i urbanističke parametre iz programa iz člana 72 stav 3 ovog zakona.

Poslove iz stava 2 ovog člana glavni gradski arhitekta vrši kao prenesene poslove.

Poslovi glavnog državnog arhitekta iz stava 1 ovog člana koji se odnose na zgrade bruto građevinske površine 3 000 m<sup>2</sup> i više, osim za objekte iz člana 5 ovog zakona, mogu se povjeriti jedinici lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade daje glavni gradski arhitekta.



Članom 8 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), data je definicija tehničke dokumentacije i utvrđeno da je ista skup pisane, numeričke i grafičke dokumentacije kojom se utvrđuje koncepcija, uslovi i način građenja objekta a stavom 2. istog člana Zakona je utvrđeno da se ista izrađuje u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima koji se preuzimaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje uređenje prostora, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 9 st.1 tačka 1. ovog Zakona, propisano je da vrstu tehničke dokumentacije čini, između ostalog i idejno rješenje, što u skladu sa citiranim članom 8 stav 2. Zakona čini obaveznost usklađenosti idejnog rješenja kao vrste tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 10 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), navedeno je da se idejnim rješenjem utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekta, a naročito: uklapanje objekta u prostor; položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima; 3D vizuelizacija objekta; uslovi i rješenja priključenja objekta na saobraćajnu, instalacionu i drugu infrastrukturu i uređenje lokacije.

Rješenjem o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, predsjednik Opštine Nikšić je imenovao Vujović Mladena, diplomiranog inženjera arhitekture, da obavlja date poslove u skladu sa zakonom.

Glavni gradski arhitekta je razmotrio zahtjev, idejno rješenje objekta projektovano od strane preduzeća „DRAŠKOVIĆ GRADNJA“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića, i odlučio kao u dispozitivu rješenja.

U skladu sa odredbama članova 22 i 25 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), saglasnost se izdaje na osnovu urbanističko-tehničkih uslova, u dijelu oblikovanja i materijalizacije:

- osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta);

Katastarske parcele broj 1564/2, 1565/2 i 1566/2 KO Ozrinići nalaze se u obuhvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana - Generalna urbanistička razrada Opštine Nikšić („Sl. list CG“-opštinski propisi 72/24).

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja porodičnog stambenog objekta sastoji se od:

- kat. parcele broj 1564/2 koju čini prema načinu korišćenja: po kulturi livada 5. klase, površine 409,00 m<sup>2</sup>
- kat. parcele broj 1565/2 koju čini prema načinu korišćenja: po kulturi njiva 5. klase, površine 1037,00 m<sup>2</sup>
- kat. parcele broj 1566/2 koju čini prema načinu korišćenja: po kulturi livada 5. klase, površine 426,00 m<sup>2</sup>

po posjedovnom listu broj 1291 KO Ozrinići – prepis, potes Lopari, kao posjedništvo Janjić Filipa, u obimu prava 1/1, bez zabilješke tereta i ograničenja.

U saobraćajno tehničkim uslovima za izradu tehničke dokumentacije, izdatim od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj broj: 09- 340 – 991/2024 od 23.07.2025. godine za izradu tehničke dokumentacije, za priključenje lokacije za izgradnju novog stambenog objekta, na katastarskim parcelama broj 1564/2, 1565/2 i 1566/2 KO Ozrinići, na nekategorisani put u opštoj upotrebi na katastarskim parcelama broj 5142 i 5143 KO Ozrinići navedeno je :

- postojeće stanje i lokacija: „Lokacija za građenje novog stambenog objekta, na katastarskim parcelama broj 1564/2, 1565/2 i 1566/2 KO Ozrinići, nalazi se u obuhvatu Izmjena i dopuna Prostorno



urbanističkog plana-Generalna urbanistička razrada Opštine Nikšić ("Sl. list CG"-opštinski propisi 72/24), pored nekategorisanog puta u opštoj upotrebi na katastarskim parcelama broj 5142 i 5143 KO Ozrinići.

Lokacija za građenje novog stambenog objekta, na katastarskim parcelama broj 1564/2, 1565/2 i 1566/2 KO Ozrinići je saobraćajno povezana sa nekategorisanim putem u opštoj upotrebi na katastarskim parcelama broj 5142 i 5143 KO Ozrinići, **preko prilaznog puta na katastarskim parcelama broj 1564/3 i 1563/5 KO Ozrinići.**

**Katastarske parcele broj 1564/3 i 1563/5 KO Ozrinići upisane su u PL 1686 KO Ozrinići, u suposjedstvu Janjić Filipa, u obimu prava 1/3, Janjić Uroša, u obimu prava 1/3, Janjić Vasilija, u obimu prava 1/3.**

Katastarske parcele broj 5143 i 5142 KO Ozrinići upisane su u PL 145 KO Ozrinići, u svojini Crne Gore, u obimu prava 1/1, način korišćenja – putevi četvrtog reda.

Investitor je ovom sekretarijatu dostavio Rješenje o provođenju promjene prava na nepokretnosti u katastarskom operatu broj 919-103-UP-1641/2025 od 13.05.2025. godine, kojem je konstatovano da su Janjić Filip, Janjić Uroš, Janjić Vasilije suposjednici u obimu prava po 1/3 na nepokretnostima-katastarskim parcelama broj 1563/5, 1564/3 i 1566/3 KO Ozrinići."

- mjesto i način priključenja: "Lokacija za građenje novog stambenog objekta, na katastarskim parcelama broj 1564/2, 1565/2 i 1566/2 KO Ozrinići, priključiti preko jednog prikljucka na prilazni put na katastarskim parcelama broj 1564/3 i 1563/5 KO Ozrinići.

U projektu prikazati mjesto i način prikljucka."

**Uvidom u dostavljeno idejno rješenje, grafički prilog ŠIRA SITUACIJA (Geoportal), br. priloga 2, , grafički prilog UŽA SITUACIJA br. priloga 3, ustanovljeno je da je lokacija za građenje novog stambenog objekta, na katastarskim parcelama broj 1564/2, 1565/2 i 1566/2 KO Ozrinići, priključena preko jednog prikljucka na prilazni put na katastarskim parcelama broj 1566/3, 1564/3 i 1563/5 KO Ozrinići, a koja je saobraćajno povezana sa nekategorisanim putem u opštoj upotrebi na katastarskim parcelama broj 5142 i 5143 KO Ozrinići.**

**Katastarske parcele broj 1566/3, 1564/3 i 1563/5 KO Ozrinići upisane su u PL 1686 KO Ozrinići, u suposjedstvu Janjić Filipa, u obimu prava 1/3, Janjić Uroša, u obimu prava 1/3, Janjić Vasilija, u obimu prava 1/3.**

Dostavljeno je Obavještenje Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj UP/Io broj: 09-327-453 od 25.11.2024. godine, kojim obavještavaju da je članom 115 Zakona o vodama ("Sl. list RCG", broj 27/07, 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17, 84/18) definisano da u slučaju ako se u postupku izdavanja vodnih uslova utvrdi da objekti i radovi ne mogu prouzrokovati promjene u vodnom režimu ili da na njih ne može uticati vodni režim, vodni uslovi nijesu potrebni. Prikupljanje i odvođenje sanitarnih otpadnih voda riješiti kroz izgradnju vodonepropusne septičke jame. Pražnjenje septičke jame vršiti redovno od strane pravnog lica koje upravlja javnom kanalizacijom ili lica registrovanog za obavljanje ovih poslova. Shodno navedenom, uzimajući u obzir vrstu objekta, obavještavaju da uz poštovanje navedenih preporuka, vodni uslovi nijesu potrebni.

Uvidom u Prostorno-urbanistički plana opštine Nikšić, utvrđeno je da se kat. parcele broj 1564/2, 1565/2 i 1566/2 KO Ozrinići nalazi u obuhvatu Izmjena PUP-GUR-a Opštine Nikšić u IV (četvrtoj)



građevinskoj zoni, sa planom namjene površine za predmetnu parcelu PO- Poljoprivredno zemljište – obradive površine, sa definisanim osnovnim urbanističkim parametrima koji su zadati urbanističko tehničkim uslovima:

Prema smjernicama iz Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić predviđeno je:

Smjernice za stanovanje u okviru namjene poljoprivredne površine

Opšti uslovi i parametri izgradnje su sljedeći:

- Stambeni objekti se mogu graditi izuzetno, ako vlasnik ne posjeduje drugu parcelu namijenjenu za izgradnju stambenih objekata, osim na zemljištu prve i druge klase;
- Stambeni objekti se mogu graditi kao slobodnostojeći objekti ili dvojni objekti;
- Izgradnja i rekonstrukcija objekata na području između 613 i 614 m<sup>2</sup> je moguća uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite od štetnog uticaja voda, uz isključivu odgovornost vlasnika za štetu nastalu uticajem visokih voda.
- Dozvoljeno je graditi nestambene objekte koji su u službi obavljanja date poljoprivredne proizvodnje (poljoprivredni objekti, objekti za preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, staje i drugi objekti u funkciji poljoprivrede);
- Stambene objekte locirati u prednjem dijelu parcele, na potezu uz ulicu, a nestambene objekte u dubini parcele, u zadnjem dijelu u kojem se odvija poljoprivredna proizvodnja;
- Minimalna širina fronta urbanističke parcele je 16m;
- **Maksimalna spratnost objekata je dvije nadzemne etaže (P+1 ili P+Pk);**
- **Građevinska linija novih objekata treba da je na minimum 5,0 m od regulacije ulice;**
- **Najmanje rastojanje novog slobodnostojećeg objekta od bočne i zadnje granice parcele je 3 m;**
- **Maksimalni indeks zauzetosti parcele je 0.3;**
- **Maksimalni indeks izgrađenosti 0,6;**
- Potrebe za parkiranjem rješavati unutar granica urbanističke parcele.

*Površina lokacije na kojoj je predviđena izgradnja stambenog objekta je 1872,00 m<sup>2</sup>.*

Uvidom u projektnu dokumentaciju konstatovano je da je planirana izgradnja porodičnog stambenog objekta, u okviru zadatih građevinskih linija.

Ostvareni parametri u arhitektonskom idejnom rješenju su:

- indeks zauzetosti iznosi 0,07, (ostvarena zauzetost - projektovana max. površina pod stambenim objektom iznosi 131,65 m<sup>2</sup>),
- indeks izgrađenosti 0,07, (ostvarena – projektovana BRGP stambenog objekta iznosi 131,65m<sup>2</sup>),
- spratnost je P.

U skladu sa navedenim Rješenjem i na osnovu uvida u dostavljenu tekstualnu i grafičku dokumentaciju, razmotren je zahtjev investitora Janjić Filipa iz Nikšića za davanje saglasnosti na idejno rješenje za izgradnju porodičnog stambenog objekta, na lokaciji potes potes Lopari, Ožrinići, koju čine katastarske parcele broj 1564/2, 1565/2 i 1566/2 KO Ožrinići, u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u ("Sl. list CG"- opštinski propisi 72/24), za koje su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io br. 07-350-1309 od 07.11.2024. godine i odlučeno je kao u dispozitivu, iz sledećih razloga:

Smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju stambenih objekata u okviru Izmjena i dopuna PUP-a Nikšić definisane su da arhitektonsko oblikovanje objekta treba da bude u skladu sa



namjenom i sadržajem objekta, tako da objekat ima prepoznatljivost, adekvatnu funkciji, u izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture ovog podneblja ukomponovane na savremeni način, uz obavezu da se ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rešenja, i sklad sa okolnim strukturama.

Shodno svemu navedenom, idejno rješenje je usaglašeno sa propisom, odnosno sa osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta);

Idejno rješenje je usaglašeno sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju.

Saglasnost iz člana 22 st. 1, 2 i 5 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), izdaje se rješenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i čini sastavni dio glavnog projekta, da se ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rešenja, kao i sklad sa okolnim strukturama.

Pri obrazlaganju ovog rješenja ukazuje se da je prvostepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka budući da je zahtjev stranke u potpunosti usvojen- član 113 stav 1 tačka 2 Zakona o upravnom postupku.

Kod izloženog pravnog i činjeničnog stanja, glavni gradski arhitekt je našao da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti na idejno rješenje investitoru Janjić Filipu iz Nikšića za davanje saglasnosti na idejno rješenje izgradnje porodičnog stambenog objekta, na lokaciji potes potes Lopari, Ožrinići, koju čine katastarske parcele broj 1564/2, 1565/2 i 1566/2 KO Ožrinići, u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u („Sl. list CG“-opštinski propisi 72/24), projektovanog od strane preduzeća „DRAŠKOVIĆ GRADNJA“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića, u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima.

NAPOMENA: Projektu dokumentaciju raditi u skladu sa Projektu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 44/19), kao i drugim propisima koji regulišu izgradnju objekata.

**UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, u roku od 8 dana od prijema (član 25, stav 3. Zakona o izgradnji objekata - „Službeni list Crne Gore“ broj 19/25).

**Glavni gradski arhitekta:**  
Vujović Mladen, dipl. ing. arh.



**DOSTAVLJENO:**

1 x Filip Janjić, Ul

1 x „DRAŠKOVIĆ GRADNJA“ DOO Nikšić, Grebice bb, Nikšić

1 x Sekretarijat za uređenje prostora OVDJE

1 x u spise predmeta, i

1 x a/a